



## PRIJAVA ZA UPIS DJETETA U PREDŠKOLSKU USTANOVU

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“  
 Predškolski odjel „More nade“

OSNOVNI PODACI O RODITELJIMA/STARATELJIMA				OSNOVNI PODACI O DJETETU	
<b>PODACI O MAJCI</b>		<b>PODACI O OCU</b>		JMBG	
IME I PREZIME		IME I PREZIME		IME I PREZIME	
STRUČNA SPREMA I ZANIMANJE		STRUČNA SPREMA I ZANIMANJE		DATUM ROĐENJA	
NAZIV, ADRESA I KONTAKT POSLODAVCA		NAZIV, ADRESA I KONTAKT POSLODAVCA		MJESTO ROĐENJA	
KONTAKT TELEFON		KONTAKT TELEFON			
EMAIL		EMAIL			

OSTALI PODACI O PORODICI I DJETETU			
<b>UKUPAN BROJ ČLANOVA PORODICE</b>		<b>UKUPAN BROJ DJECE</b>	Braće: Sestara:
1. Ko najviše vremena provodi s djetetom?			
2. Koliko dnevno vremena provodite s djetetom?			
3. Šta vam predstavlja najveći izazov/problem kod djeteta?			
4. Koja su Vaša očekivanja od djeteta boravkom u predškolskoj ustanovi?			
5. Koja su Vaša očekivanja od uposlenika u predškolskoj ustanovi?			

ZAKRUŽITE TAČNE TVRDNJE	
1. Dijete živi u porodičnoj zajednici, sa oba roditelja.	DA NE
2. Samohrani ste roditelj.	DA NE
3. Roditelji djeteta su razvedeni.	DA NE
<b>NAPOMENA:</b> Ukoliko je Vaš odgovor na tvrdnju br. 2 i 3 DA, uz prijavu i potrebnu dokumentaciju, obavezno je prilaganje i Rješenja nadležne institucije kojim se potvrđuje ispravnost Vaše tvrdnje o navedenom statusu!	
4. Dijete je u tekućoj školskoj godini bilo na listi čekanja u predškolskom odjelu "More nade".  Ukoliko je Vaš odgovor DA, navedite datum prijave djeteta na listu čekanja.	DA NE  .....
5. Da li imate dijete koje trenutno pohađa predškolski odjel „More nade“?	DA NE

Ukoliko je odgovor DA, navedite ime i prezime djeteta i datum rođenja .	.....
6. Dijete je bilo uključeno u odgojno-obrazovni proces u nekoj drugoj ustanovi.	DA NE
Ukoliko je Vaš odgovor DA, navedite naziv ustanove i vremenski period uključenosti u istu.	.....
<b>NAPOMENA:</b> Odgovori na sljedeća pitanja od izuzetne su važnosti za zdravlje i siguran boravak djeteta u predškolskom odjelu. Na sljedeća pitanja odgovarate pod svojom punom savješću i odgovornošću.	
7. Da li je dijete redovno vakcinisano?	DA NE
8. Da li dijete boluje od neke bolesti?	DA NE
Ako je odgovor DA, navedite naziv, vrstu bolesti?	.....
9. Da li dijete posjeduje medicinsku dokumentaciju?	DA NE
10. Da li dijete ima dijagnosticiran oblik razvojnog poremećaja / teškoće?	DA NE
Ukoliko je odgovor DA, navedite naziv teškoće/poremećaja.	.....
11. Da li je dijete sklono alergijama?	DA NE
Ukoliko je odgovor DA, navedite tačno na šta je dijete alergično?	.....
12. Da li je dijete pod nekom medicinskom terapijom?	DA NE
Ukoliko je odgovor DA, navedite vrstu terapije.	.....
13. Da li dijete koristi pomoćna sredstva?	DA NE
Ukoliko je odgovor DA, navedite vrstu pomagala.	.....
14. Da li je dijete agresivno (agresivnost usmjerena prema drugima)?	DA NE
Ukoliko je odgovor DA, zaokružite ili navedite manifeste/načine ispoljavanja djetetove agresivnosti prema drugima.	ugriza, pljuje, udara, bježi, štipa Drugo: .....
15. Da li je dijete autoagresivno (samopovređuje se)?	DA NE
Ukoliko je odgovor DA, zaokružite ili navedite manifeste/načine ispoljavanja djetetove autoagresivnosti.	ugriza se, bocka se, čupa se, udara se, udara glavom, o pod/zid Drugo : .....
16. Ukoliko ste odgovorili sa DA, na 14. ili 15. pitanje, navedite situacije koje mogu izazvati agresivnost kod Vašeg djeteta.	
17. Da li je ritam spavanja djeteta normalan i uredan?	DA NE
Ukoliko je odgovor NE, navedite ritam spavanja djeteta.	.....
18. Zaokružite tvrdnje koje opisuju nivo samostalnosti Vašeg djeteta u:  Hranjenju  Toaletu	Samostalno jede, jede uz pomoć odrasle osobe, djelimično samostalno jede  Obavlja toalet samostalno, koristi pelene, potrebna pomoć u obavljanju toaleta

19. Koje aktivnosti dijete najviše voli?	
20. U čemu se ogleda snaga djeteta?	
21. Koji su posebni interesi djeteta?	
22. Šta mislite o razvoju i mogućnostima Vašeg djeteta?	
23. Koji su razlozi upisa djeteta u Centar „Vladimir Nazor“ u Predškolski odjel „More nade“?	
24. Da li ste imali preporuku za upis djeteta u predškolski odjel „More nade“?  Ukoliko je odgovor DA, navedite od strane koga /koje ustanove je preporuka.	DA NE  .....
25. Koja su Vaša očekivanja od stručnih saradnika iz predškolskog odjela „More nade“?	
26. Trudnoća: a) uredna b) s komplikacijama  Bolesti tokom trudnoće: Koja je trudnoća po redu:	
27. Porod: a) uredan b) uz pomoć intervencija  APGAR: Težina: Dužina: Obim glave: Obim grudnog koša: Da li je odmah zaplakalo: Koliko minuta poslije: Reanimacija: Koliko dugo:	
28. Rani postnatalni period  Boravak u bolnici: Dojenje: Bljuckanje: Salivacija: Socijalni osmijeh:	
29. Motorika  Držanje glave dok leži potrbuške: Rotacije: Sjedenje uz pridržavanje: Samostalno sjedenje: Puzanje: Stajanje uz pridržavanje: Samostalno stajanje:	
30. Komunikacija  Glasanje: Kanonički slog: Geste:  Kada se pojavilo razumijevanje situacije? Kada se javila prva riječ sa značenjem? Uspostavlja li kontakt očima? Upotrebljava li svrsihodno predmete?	

<p>Kako dijete daje do znanja da treba pomoć:</p> <p>a) Putem geste b) Putem glasa c) Putem slike d) Ostalo..</p> <p>Uključuje li se u svakodnevne aktivnosti?</p> <p>Kako dolazi do željenog predmeta:</p> <p>a) Putem geste b) Putem glasa c) Putem slike d) Ostalo..</p> <p>Odaziva li se na ime? DA NE SELEKTIVNO</p> <p>Slijedi li naloge: DA NE</p> <p>a) Jednostavne b) Dvosložne c) Višesložne</p> <p>Prisutnost eholalije:</p>	
<p>31. Igra Kako se igra? Vrsta igre:</p> <p>a) Funkcionalna b) Konstruktivna c) Simbolička</p> <p>Inicira li igru? Interakcija s drugom djecom? Imitacija?</p>	
<p>32. Je li dijete izloženo ekranima i koliko dugo tokom dana?</p>	

**ZAOKRUŽITE KOJU VRSTU USLUGE ŽELITE KORISTITI U  
JU CENTAR „VLADIMIR NAZOR, PREDŠKOLSKI ODJEL  
„MORE NADE“**

a)	Rana intervencija
b)	Poludnevni boravak/ prijepodnevni period u trajanju od 5 sati
c)	Cjelodnevni boravak

**OSNOVNI PODACI O OSOBAMA KOJE ĆE, OSIM RODITELJA,  
DOVODITI /ODVODITI DIJETE U/IZ PREDŠKOLSKOG ODJELA „MORE NADE“**

R. br.	Ime i prezime	Vrsta srodstva sa djetetom	Kontakt telefon
1.			
2.			
3.			
4.			

**Napomena:** U ovu rubriku navedite sve što je važno da znamo o Vašem djetetu, a nije obuhvaćeno u prethodnim pitanjima.

**Napomena:** Ukoliko dijete posjeduje medicinsku dokumentaciju, istu je potrebno priložiti (ovjerene kopije) uz predaju dokumenata za upis, ne stariju od godinu dana.

**Uz prijavu dostavljam dodatnu dokumentaciju (zaokružiti):**

- a) Rodni list
- b) Cipsovu prijavu boravka djeteta;
- c) Dokaz o zaposlenju majke/staratelja;
- d) Dokaz o zaposlenju oca/staratelja;
- e) Brat/sestra djeteta u vrtiću (za svako dijete);
- f) Brat/sestra upisanu u predškolsku ustanovu ukoliko nema mjesta u vrtiću koji pohađa brat/sestra;
- g) Dijete bez roditelja/dijete iz hraniteljske porodice;
- h) Dijete samohranog ili razvedenog roditelja;
- i) Dijete pripadnik romske populacije;
- j) Djeca sa teškoćama u razvoju;
- k) Dijete demobilisanog borca/RVI/civilne žrtve rata;
- l) Dokaz/ovjerena kućna lista za dijete iz porodice sa troje malodobne djece;
- m) Dokaz/ovjerena kućna lista za dijete iz porodice sa četvero malodobne djece;
- n) Dokaz/ovjerena kućna lista za dijete iz porodice sa petero i više malodobne djece;
- o) Dokaz da se majka/staratelj nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba;
- p) Dokaz da otac/staratelj nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba;
- q) Dijete iz porodice u kojoj se jedan ili oba roditelja redovno školuju;
- r) Dijete žrtva naselja u porodici;
- s) Dijete predloženo od strane Centra za socijalnog rad;
- t) Dijete iz porodice u kojoj bliži član porodice ima teško oboljenje ili invalidnost preko 70% (roditelji/staratelji; brat/sestra);
- u) Dijete koje je bilo korisnik predškolske ustanove u školskoj 2022/2023. godini
- v) Dijete registrirano, učestvovalo u upisu, a nije primljeno u prethodnom upisnom roku (svaki rok po jedan bod)

Izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da su podaci navedeni u prijavi za upis djeteta i priloženoj dokumentaciji tačni i potpuni te ovlašćujem JU Centar „Vladimir Nazor“ da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i drugim važećim zakonskim propisima, a u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o ostvarivanju odgovarajućeg programa predškolskog odgoja i obrazovanja djeteta u predškolskom odjelu „More nade“.

**Potpis roditelja/staratelja:** .....

**Broj lične karte i mjesto izdavanja:** .....

**Datum zaprimanja prijave:**.....

(popunjava službeno lice)

**Djelovodni broj:**.....

(popunjava službeno lice)

**Potpis administrativnog radnika:**.....